

Mphato wa bobedi

Week 5

Beke ya bohloano

Theme: Walking in the night

Tabataba: Go sepelasepela bošego

Instructions: Look at the following picture and read the words below. You can write the words in your home exercise book.

Ditaelo: Lebelela seswantšho se gomme o leke go bala mantšu a a latelago.



Phapathisa ditsela go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	leribiši		thotšhe		sepela
	legotlo		naledi		mohlare
	mmutla		ngwedi		tente

A. The words in English.

- | | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 1. Owl | 3. Walk | 5. Star | 7. Rabbit | 9. Tent |
| 2. Torch | 4. Rat | 6. Tree | 8. Moon | |

B. Araba dipotšišo tše di latelago.

E.g. Ke bona ngwana baby.

1. Ke kwa_____owl.
2. Ke bona_____rat.
3. Rabbit_____o na le lebelo.
4. Torch_____e re bonegela_____night.